



## **Өссе да кыалла илик**

Немецкэй халбайдын тары Кытайын 20 салыгар балымизининтэн садаа зан дойду көмүсизлигээр уошия улз фронутар военноматтын ынгыраллыбыт биир дойдудаахтарбын учуоттвайынынан дъарыктанабын. Ити болтуруосна архив матырыяа аллар толору эшизи биэрбеттэр. Ол ишин военноматтарга, энэлийктэр Себийттеригэр, социалыйн хуваччынын отделларыгар, мисстээр сарингэ барбыттарынан биччы дъарыктакиаччыларга утумын албох сургуга суурүйдүм. Ишагын га аманан кинигэ таана-рыллара биллибита. Нэ-  
нэлийктэрэгэ тута сурктар ынтыллыбыттара. Оноо энэлийктэр биирдии кинин орбуюн кинингэр баар испилинэгэ кытта берэбизэркалээ ынталларыгар этиллибите. Хата, биир да кийи кээ да, телефонуунан ынталана да салдыбыттар. Нэнэлийктэр Сэбийттерини председателлээр, олохтоох дъаналталар баялыктара ходьох гынан дъавалы ылбатахтара, «тааны уошуттуу» ишмиин олорбуттара дээ сурдаах.

нын хонуутттан алдаа дыңзлэргээр зргиллибэх тэхэри син бареебут нурдуунгут. Олортон тоо жийн хотон хаалбыта «сө билибэт». Вары националчээр Сабжаттара, эпниэтгэх улзинттара, үтүнгүүслүүт нурдук, чуолкай эпниэт биэрбүттэр, мунг сатаатар враслааныларын, ааттарын, абаларын затын чуолкайдык суурбай ыншаттар. Бу болтуруоска олус нийүүнүүнүк быньянинаанлар. Ким вра атын дьон дьарыстынхтаахтарын нурдун санынлар быннылаах. Холобур, Сыланг, Алабар, Болтоого, Одьлуун. Холтобо националчээрин ислинхжээр си-тээ уснын чуолкайна суюх. Этэн дааны нынхаллыбаттар.

Быбыл, ыңымах инни- бытын билитин баар из, оройуонзга мемориал- тымынаахтар үйзтишкен

СИА инициатор

Обобо баар  
мункура суох  
талаан

Саха Республикасынан  
бу күннәргэ одо инки ан-  
самбла Хоту Сир иоруот-  
тарының искусствоны атын  
дойдудар олохтоохторугаң  
кердерүең.

Эбээ сэлэнгийн эзэл Тоголдайнайтан Татьяна Дмитриева садаааччыллах фольклорний этнографический ансамбль Норвегианды Тромса цууряака

бүолар Табиыттар аан дойдугаацы түмсүүлэрээр өттүүлдө. Оттон Англияла Мэн-Хангалистан таниббит «Кытальк» үзүүлүү ансамбла синтинин ынтаа сыйлдьар (уус-ураа салыяаччы Василий Винокурров). Итиинэхээ эбн Саха сирин 20 огого Шотландияда математиканы биңгальсырта үөрөнөрөн түнүнән эбн эттэхээ, оворо баар мункура суюх талаан диж үөрүөхүпүүн эрзеп.

## Көмөлөһөргө Ү тиэтэйбэттэр


Соторулаадылта Дьюкуускайга «Япония промышленности. Дьюкуускай-93» быншталка буодла, наан дъаркытсыза. Атын фирмалар тыа сирий балызындарытар эмтиир тэрлил азалар соруутаахтар.

халаларбыст сүрдүүчүк дызылаа буолбатас дуу! Ол кининдер ининелергөр буруку оюорууттас атынчык сыйналанын, байзбит суюбаспэтигэр соониисебот буулгун табыллыбат.

Үгүс жибиликтәрға бүтіншілдеска Собайларин баға артуларинин үзділіндар дың болаллара хайғынан зерттеу. Хадаартан Е. В. Харитонов, Кытаанахтан Н. Г. Сирябин, Кылаанаахтан А. Т. Карсанаев сәрии күттегышлаахтарын испип-нәстәрени төдору чөмчөт тұлдар, Чанырттан М. К. Кирилдин 2-3 жының чуолкайдаудыра хаалла. Соғарх нағылшындар үзденістаримиздән көз саудаладылар. Ол хайналдауда сүндөрдің

Ессе кының нағылзик-  
тор ахсын киммәэххә хән-  
ных сибидиңнанылар  
түсілкейдіңнан алтахт ара-  
лытылдан турар. Ол ис-  
ининіңкісі сорназар-  
щастарға түбәспиттәр,  
саншаас өзенди өкөрбүт-  
тар, үлә фронугар, сыл-  
тыны үүрүүте сыйды-  
быттар олорчу киринах-  
тәзжаттар. Бир ээз тиң  
исиніңкісі кирибенің  
хааллашына аймақ билә-  
дьонорутар улахан хо-  
молтолоох буолуоңа  
Тымшинахтар іони затын  
үйттинахтәзбәр, олох да-  
шаны иотутын кәбінәрбіт  
ханының даңаны чизек-  
суобаска бапшата буолада-  
рай! Нининг «харатага»  
бу дыл ишинен сурул-  
сан бүтүнхтәз Оюн ба-  
ры изиниңкістәр дынан  
талара, Сабиэттара эпиз-  
тиңнестзәхтин сыммана-  
нылахтарын заада.

Иван ПАВЛОВ.



Башкортостан, Профессор, технической наука доктора Б. Рудой түрган салымылах сапыкжының мөзаччынаң билдәр. Уфа-да төрнлибет «Шарк» промышленный - финансовой корпорация түрдүк технологиччай табаадардың огуроону үбүлүүр. Кими Б. Рудой айыланының интаризиңиргээтэ. Рудой салайар «Альбя» зуччай-олохко киллэрэр предприниметин үзүнштээ э дыкээ-үонка уенин бермер ханаайтыбыттыар уонунан операциалары болорор сана мини-двигатели огурорго эттиләр.

(РИТЭН-ССТА)

(FHTA-CFTA).

Таба дъаһаммыттар әбит.  
Оттон биһиги...

Дына-үүт уснын коммуналынын халааңыстыба холбоонуутуи үзүүлгүүрүн тахталыктын талдаа ынчады. Талдаа оройбүонугар барса сыйрыттыя. Кинилэр хардарааны онолтуурын атаасавар, сүбээгээр уттоо үзүүлжкөтөр эбиз. Ити тубалтсанын түншнен тааттадар пааркадарын нордум. Урут суралын эрэ нистэрийн Кино хониуулакх, сөндөнэ түйт маастаах 10-чи тахса гектардаа сири хабар эбиз. Тынада аллеллардаа, озор ишки ортууларигээр сыйнинаарга анаан ыскамыайка-лардаа. Быйыл П. А. Ойчуунуский төрөөбүттэ 100 сыла тулуутуунан сибээстээн, республикаттан үп көрдөрөн, еессе утгус үзүүн ыныштытар. Ол курдук, улахан трибуна, концерт тадбыт сирдириин тоюу ипотен конуу кишроллар тахсалдар. Чүнчлийн маллар бийзлэркээр табыгат ташаа сириңин төвүүтэй тыйсан тийрийдэгүүн күлләрэн меччитэлдэр Оноз ханна түбэйнэх, сүрээр суюлга ынчада хөдлөвлөр. Сайыннын соруун спри талапчар, трибуналар зиньлагыгар сүүрүү чадын-отчуучийн түрүүн сишилдэр. Тобо эмэ ыңгастын са-таабыттыг үзүүлж кыайтарбай. Стадион чуганын гар олороочулар кыттынанар «Дөвөрдөнүү» агаанын түшэбай гына күрүүлээн ийнрийдэрийн ийнхүү хиччүүлдээрээ табыгастаах булоох эт. Ийнхүүктийн стадионгын нымрайн күлләрдээ болсул дуухтаах.

Бохторо ыбылла сыйлаллар. Быйыл сайын стадионгын, сиууруун ыраастын сатаатыбыт да, кынтарбайта. Бийнги эдээр ийнчилүүтэй даданы атын оройбүон ыччагтарыттан тухох итээжтээх буолуусай! Барытын таба-айдеен, сыйнанаан дъянанар, туттар толору кынхтихтар. Очижовуун «Дөвөрдөнүү» алтайнан, стадион тутууларын харыстаанынга территориилларын ырас-таанынгын ханын эмэ хамсаанынаар оногүүлдүүхтэй, онууха бэйзлэринин ийүс-көмө буолалланаар ёё-булзээх буолуу эт.

көрөр, оболор болинуур ишоңдакалара, киоскалар, сабынтыз анырын сир оно-буулдууттар. Тула өртүгөр маллар олорор буоланнаар, сатым дын усташынан туоратынан бына сыйдьаллар, ол урдунэн олус ырвастых-чөбдиктик түтүллар эбит. Аны түтүлдарын, олборуун наим дафана алдыштырын, тобуута тышшытын сөбүлүү көрдүү. Харабыл да, анал көрөр-истэр кийк да баары биллибет. Дын иллэг бириншитин атаарынан, синьянанан сөйтөөх мизетээ эбит.

Кадыр сайынтан стадион олборуун сандыраахха изада. Билинин түргүннен стадионға дөн синьяланын атаарынтар ханынк дафана усулубоюн суюх. Урут оғонуллубут чыккуулук. Эбөлөр болинуур ишоңдакалара, киоскалар, көтүрүлүнүүлүр. Республика правительствота түбүлээн үчүс ороскунтуун түтүллубут стадионмутун заражыптар харатын күрдүк харыстын түстүхшүүлүп. Кинн баар буолык орбодуон дын-сөргөтөн ишки сый субударда суюх. Чыккуү булат, быйыл сабын бинирдээм түмсан чыккуулазыбыт. Буоллулар. Урунку күрдүк кинн көрдөрүллүбөт, народнай театрға биңчэрдэр садаҳттин ытыллаллар, сайыннын дын театры оғөйен да көрбеттер. Ере-буллэрэгэ борооуолка баанаара ытыллар күнизирийттән уратынга. Онон стадионмутун союзуу ортугөр көнгөләэмит, түнсайдай көстүүлээх гъяз күрүллээн шарканы оногорорго этабин. Тыя да баар, мизетэ да даңыз. Ошур иштөөр баар кыранын ке-

Парападарын ишин ортугэр балачча изнес ыраас хөвүү баар. Ошно төрилтләрнииз төбүүүнүзээ олорон айыл анал миэс талзахтар. Ол ахсын араас дыэринен оногуудаах сәргилер туруорулубуттар. Оруобуна 50 түпсафайдык чочуллубут саргани захтыбыт. Олор ортолоругар концепт көрдөрөр ил-ицадка туттулубут. Уюкундуу плошадкаларда, тоо дараваны ордообукта туттулубутун ишик, муста а цеменинин күтүлдүбүт булган ханаи дараваны ал дыланан көрботох. Синсияни тооту-хайыга су руччу ресми олонийн таңымаах түркэхтэнүүлээр көрдө. Байбите кыялан дынаммалыштыттан, харыстаабиштыттан ханык дастан оройуоннацы нүрхэ эниншэр стадионнага мыттылбет буолулар. Республика жана да суюх жанык бертээхий спортиний тутуулмах эрзярибат. Ышылдар күрэхтүүлээр көбөнүт кынылаах. Хөхжур, быйыл күнүн орбуюн оскуулаларын кросспра уонна «Сая олох» тийзэл биринчи гар күрэлээдүүлээр «Дөвөрдөлүү» алазынгар иштээгина. Ити сапсан көрдөххөв табылган суюх, луччэни тутатын ыраастыяахха, ессе уу бырхаттараң көнгээххээ Түлэ ортугэр павильоннары тутуталыахха, оствуул оннуурдарын тардан кабиинеххээ. Аллеялардаан дыон-олорор, сыйныанар ыскамыйкалардынх жаа миестэтин тадан оодор ониньүүр плошадкаларын озгоруухха, тир баар буулутун сийнисххээ. Арас павильоннары, киоскалары беседкалары тутуталыахха. Быната, дыон сыйнынчарыгар бары усулуобуйаны тарийэ сатыхха. Онуоха народный депутаттар оройуонназы Сөбнөттөн түшсөнчүү аюул

Баар-сүх соботох сизэ  
түгээр сэднөөмүүтүн хи-  
рэглэвэлээс, алдьатабыт-  
жээбэлэб, хосторун зан-  
нара олончу товута тэ-  
бийшийнэр, арас кир-хах,  
таард багынынадар үл-  
түрийдээ, бах сээж то-  
дору. Ол ийн бинирдин-  
лээн эм спориремен чэлэн  
дээрэнтээ түнэн баарын  
ээз эзэс курдук ке-  
рен энэчүүдийн Манынха-

Однотиңиң стадион-  
мүт түрүтүн шлан көрү-  
дүгүй. Бастатан түрән, ол  
бүсүрттөн саңалатахха,  
остуулбаларга замаң буолап-  
шар, ордук илинг өртө ти-  
рээбىл бергетүнин турар  
Шакетинистара амьзирен  
төрөгүнүүттөн түрүттү-  
түр. Од ишни дьюниор та-

таара битгыманы түп-  
паш буоды. «Дөвөрдөнүү»  
алдаа уонна стадион  
ииз, тышса битгымалка ул  
туркайсан түүлбүтүн  
ильтан эзэр төрөостоох  
дип саныбын. «Дөвөрдө-  
нүү» наңытар тутулду-  
бут пасынъишарбыйт ко-  
рухтам сувагу түрүктал-  
ылдар. Хана да тийн  
бөлтүрүсек, сигарета то-

ханыныстыбда холбоңуга  
сүрүпкүүрэ ордук онува-  
ха, чуолаан, мечтаттар ыл-  
сынхтарын ара изарх. Кин-  
дер сабұлаңын түрүн-  
хатарының толору киел-  
лар кынхташ. Бу болуп-  
руғы дары уеретэн ке-  
рүүх, сазаабытын этиж  
түстнажын.

Василий МАКАРОВ,  
стадион Узбекистана.



